

Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“
Ul. Kranjčevićevo 12, Sarajevo

P R A V I L N I K
O ZAŠTITI NA RADU

Sarajevo, maj 2023. godine

Na osnovu člana 87. Zakona o zaštiti na radu BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/21) i člana 46. stav (4) Statuta Javne ustanove Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, direktor Javne ustanove Opća Bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo je dana 31.05.2023. godine, donio

P R A V I L N I K

O ZAŠTITI NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

U cilju zaštite života i zdravlja radnika, zaštite od povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi sa radom, u Javnoj ustanovi Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo (u daljem tekstu Opća bolnica) ovim Pravilnikom se uređuje zaštita na radu (u daljem tekstu: Pravilnik).

Član 2.

Radnici imaju pravo da rade u Općoj bolnici pod uslovima koji obezbeđuju potpunu sigurnost na radu, pa se u tom cilju organizuje i unapređuje zaštita na radu.

Radna okolina i sredstva za rad moraju, s obzirom na prirodu posla, biti sigurni za radnike i ne smiju ugroziti njihovo zdravlje.

Proces rada u Općoj bolnici se organizuje tako da radnici uz normalnu pažnju mogu da rade bez opasnosti po život i zdravlje.

Organizacija i proces rada u Općoj bolnici moraju biti zasnovani na naučnim i tehnološkim dostignućima, a naročito na mjerama i normativima koji se odnose djelatnost kojom se bavi Opća bolnica, a koji obezbeđuju sigurnost radnika za vrijeme rada.

Član 3.

Otklanjanje opasnosti za zdravlje i život radnika Opća bolnica osigurava primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu.

U tom cilju direktor Opće bolnice utvrđuje:

- organizaciju uređivanja i sprovodenja zaštite na radu,
- sposobljavanje radnika za rad na siguran način,
- poslove s povećanim rizikom,
- način ispitivanja sredstava za rad i radne okoline,
- popis opasnih radnih materija i način na koji se njima mora rukovati,
- način upotrebe ličnih zaštitnih sredstava i opreme,
- sistem obavještavanja i upotrebu znakova obavještavanja,
- izradu pisanih uputa o sigurnom načinu rada,
- postupak s povrijeđenim i oboljelim radnicima,
- zaštitu nepušača,
- zabranu unošenja i uzimanja alkohola i narkotika za vrijeme rada,
- zaštitu posebnih kategorija radnika,
- prava, dužnosti i odgovornosti radnika i povjerenika za zaštitu na radu,

- nadzor.

Član 4.

Otklanjanje opasnosti za život i zdravlje radnika i drugih lica na radu Opća bolnica osigurava i primjenom pravila ponašanja u vezi sa zaštitom od požara, postupcima gašenja požara (reguliše se Pravilnikom o zaštiti od požara Opće bolnice), te evakuacije i spašavanja.

Član 5.

Pravo na zaštitu na radu u Općoj bolnici imaju:

1. svi radnici koji su u radnom odnosu u Općoj bolnici
2. lice koje je na stručnom osposobljavanju,
3. lica koja se nalazi na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji ili stručnom usavršavanju,
4. učenici i studenti na praktičnoj nastavi,
5. lice koja učestvuje u javnim radovima,
6. lica koja dobrovoljno obavljaju praksu,
7. sva lica koja obavljaju rad u Općoj bolnici po bilo kom osnovu (npr. ugovor o djelu i sl.).

Član 6.

Projektna dokumentacija, tehnička dokumentacija, procjena rizika, analize, nalazi, zapisnici, obavijesti, uvjerenja, svjedočanstva, stručna mišljenja, izvještaji i druge isprave na osnovu kojih se utvrđuje stanje zaštite na radu i primjena pravila zaštite na radu evidentiraju se i pohranjuju u zbirku isprava.

Član 7.

Nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu predstavlja povredu radne obaveze u skladu sa Pravilnikom o radu Opće bolnice, a istovremeno povlači i prekršajnu i krivičnu odgovornost utvrđenu Zakonom.

II. ORGANIZACIJA SPROVOĐENJA ZAŠTITE NA RADU

Član 8.

Zaštita na radu organizuje se, sprovodi i unapređuje uporedo sa organizovanjem i unapređenjem procesa rada uz primjenu savremenih tehničkih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, pravnih, ekonomskih i drugih mjera.

Član 9.

Za organizovanje, sprovođenje i unapređenje zaštite na radu odgovorni su svi radnici u Općoj bolnici svaki u svom djelokrugu rada, što će se utvrditi posebnim poglavljem u ovom Pravilniku i Opća bolnica u cjelini kao pravno lice.

Član 10.

Sve poslove zaštite na radu, u skladu s ovim Pravilnikom i drugim propisima, nadzire i prati njihovu primjenu Opća bolnica putem radnika za zaštitu na radu.

Direktor Opće bolnice posebnom odlukom imenuje radnika zaštite na radu.

Član 11.

Izvršavanje poslova zaštite na radu, za čije obavljanje Opća bolnica nije u mogućnosti osigurati stručno provođenje (nema odgovarajuće kadrove, instrumente i slično), ugovara s ovlaštenom organizacijom za zaštitu na radu.

Određene stručne, savjetodavne i druge poslove zaštite na radu obavlja ovlaštena organizacija za zaštitu na radu.

Član 12.

Opća bolnica u cilju uređivanja i sprovođenja zaštite na radu ovim Pravilnikom uređuje i izbor povjerenika za zaštitu na radu.

Poslove zaštite na radu obavljaju i imaju posebna ovlaštenja povjerenici za zaštitu na radu.

III. OPĆA PRAVILA I MJERE ZAŠTITE NA RADU

Član 13.

Opća pravila i mjere zaštite na radu utvrđene ovim Pravilnikom obuhvataju:

- mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu,
- mjere u vezi sa uslovima rada,
- mjere u vezi sa posebnom zaštitom radnika.

MJERE KOJIMA SE NEPOSREDNO OBEZBJEĐUJE SIGURNOST NA RADU

Član 14.

Obzirom na djelatnost i vrstu poslova koji se obavljaju u Općoj bolnici kao pravila kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu primjenjuju se opće i posebne mjere zaštite na radu.

1) Opće mjere zaštite na radu

Član 15.

Opća bolnica je dužna građevine namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim važećim propisima.

Član 16.

Opća bolnica je dužna prestati s radom u građevinama namijenjenim za rad na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika.

Član 17.

Opće mjere zaštite na radu obuhvataju:

- a) Obezbeđenje potrebne temperature, ventilacije i osvjetljenja,
- b) Uslove koje treba da ispunjavaju radne i pomoćne prostorije,
- c) Obezbeđenje od udara električne struje i sprečavanje nastanka požara i eksplozije,
- d) Ograničenje buke i vibracije,
- e) Obezbeđenje odgovarajućih puteva za prolaz, transport i evakuaciju radnika i pacijenata,
- f) Pružanje prve pomoći,
- g) Ispitivanje sredstava rada i radne okoline.

a) Obezbeđenje potrebne temperature, ventilacije i osvjetljenja

Član 18.

Radne i pomoćne prostorije moraju biti prema vrsti poslova dovoljno osvijetljene prirodnom ili vještačkom svjetlošću.

Prozori, otvori za osvjetljenje, kao i elementi za vještačko osvjetljenje moraju se držati u čistom i ispravnom stanju.

Član 19.

Radne prostorije u zimskom periodu moraju se zagrijavati, pri čemu treba da se obezbijedi temperatura u radnoj prostoriji koja odgovara propisanim vrijednostima u zavisnosti od intenziteta tjelesnog rada, vlažnosti i kretanja vazduha u radnoj prostoriji.

U radnim prostorijama mora se obezbjediti prirodna ili vještačka ventilacija.

b) Uslovi koje treba da ispunjavaju radne i pomoćne prostorije

Član 20.

Visina radnih prostorija treba da je minimalno 2,80 m, a magacina i pomoćnih prostorija minimalno 2,60 m.

Član 21.

Podovi radnih prostorija moraju biti čvrsti, ravni, pogodni za održavanje i ne smiju propuštati vlagu.

Član 22.

Svi objekti moraju imati uređaje za hladnu i toplu vodu, kao i odgovarajuće sanitарне prostorije.

c) Obezbeđenje od udara električne struje i sprečavanje nastanka požara i eksplozije

Član 23.

Električne instalacije i uređaji moraju se izvoditi i održavati u skladu sa važećim propisima.

Član 24.

Poslove održavanja i opravke elektroinstalacija i uređaja Opća bolnica je dužna povjeriti samo kvalifikovanim radnicima koji su za to ovlašteni.

Član 25.

Opća bolnica je dužna da vrši kontrolu ispravnosti elektroinstalacija i to prije upotrebe, nakon rekonstrukcije i obavezno periodični pregled od strane stručne ustanove jednom u tri godine.

O svim opravkama, mjeranjima i kontrolama na elektroinstalacijama, Opća bolnica je dužna da vodi evidenciju.

Član 26.

U radnim prostorijama Opće bolnice moraju biti izvedeni prekidači (sklopke) za odvajanje od mrežnog napona sa vidljivom oznakom „UKLJUČENO“ i „ISKLJUČENO“.

Razvodni ormari moraju biti izrađeni od nezapaljivog materijala i moraju biti trajno slobodni i pristupačni.

Član 27.

Radnici su dužni prijaviti svaki kvar na električnim uređajima i instalacijama, te iste staviti van upotrebe dok ne bude osposobljen za normalan i siguran rad od strane stručnog lica.

Član 28.

Svi objekti moraju biti zaštićeni od udara groma prema važećim propisima.
Opća bolnica je dužna vršiti periodičnu kontrolu ispravnosti gromobranske instalacije u propisanim rokovima i o tome voditi urednu evidenciju.

d) Ograničenje buke i vibracije

Član 29.

Intenzitet buke i vibracije u radnim prostorijama mora biti u dozvoljenim granicama.
Na mašinama i uređajima gdje intenzitet buke i vibracije prelazi dozvoljene granice moraju se preduzimati tehničke mjere za smanjenje buke i vibracije.

e) Evakuacija i spašavanje

Član 30.

Svi prilazni putevi, prolazi, kao i putevi unutrašnje komunikacije moraju biti stalno slobodni, prohodni i propisno obilježeni za nesmetan transport i evakuaciju radnika i pacijenata.

Član 31.

U slučaju iznenadnog dogadaja koji može ugroziti živote i zdravlje radnika, ostalih prisutnih osoba ako se zateknu u prostorijama i prostorima Opće bolnice, neposredni rukovodilac evakuacije i spašavanja dužan je organizovati i osigurati evakuaciju i spašavanje radnika i drugih lica iz poslovnih prostorija i prostora.

Obaveze iz prethodnog stava ostvaruju se u skladu s planom evakuacije i spašavanja u slučaju požara, eksplozije, prirodnih nepogoda i drugih pojava koje mogu ugroziti živote i zdravlje radnika i drugih lica.

f) Pružanje prve pomoći

Član 32.

Opća bolnica je dužna organizovati pružanje prve pomoći radnicima za slučaj povrede na radu ili iznenadne bolesti, do njihovog upućivanja na liječenje u zdravstvenoj ustanovi.

U radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika, jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći. Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći izvodi se u sklopu obuke iz oblasti zaštite na radu.

Opća bolnica mora licima određenim za pružanje prve pomoći staviti na raspolaganje potrebnu opremu, a u skladu sa Pravilnikom o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu.

Član 33.

Radnicima se daje na korištenje ormarić prve pomoći s potrebnim sanitetskim materijalom.

Na ormariću prve pomoći trebaju biti istaknute potrebne informacije i to:

- broj telefona hitne pomoći
- broj telefona vatrogasne jedinice
- broj telefona lica zaduženih za pružanje prve pomoći.

Član 34.

U slučaju povrede na radu radnik koji se zatekne na mjestu događaja dužan je o tome hitno obavijestiti radnika osposobljenog i zaduženog za pružanje prve pomoći i neposrednog rukovodioca.

Neposredni rukovodilac je dužan bez odgađanja doći na mjesto događaja i:

- ukloniti izvor opasnosti, a ako to nije u mogućnosti evakuisati radnika iz prostora u kojem je nastala povreda,
- organizovati pružanje prve pomoći,
- prema potrebi, pozvati hitnu medicinsku pomoć i organizovati prevoz povrijeđenog radnika na liječenje u zdravstvenu ustanovu,
- o događaju, prirodi povrede i preduzetim mjerama odmah izvijestiti direktora Opće bolnice.

g) Ispitivanje sredstava rada i radne okoline

Član 35.

Prilikom nabavke sredstava rada ili uređaja na mehanizovani, električni, hidraulički, pneumatski i parni pogon, alata i drugih sredstava za rad, kao i sredstava za ličnu zaštitu Opća bolnica je obavezna da od proizvođača pribavi uputstvo za siguran rad i održavanje, te ispravu kojom se dokazuje da su proizvedeni u skladu sa propisima donesenim na osnovu Zakona.

Član 36.

Opća bolnica je obavezna da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu vrši periodične pregledе i ispitivanja sredstava za rad, električnih i gromobranksih instalacija, sredstava lične zaštite kao i fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklimе u radnim i pomoćnim prostorijama.

Ispitivanja iz prethodnog stava u utvrđenim rokovima organizuje radnik za zaštitu na radu.

Član 37.

Periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu prethodnog člana podliježe:

- pokretne, stabilne i kose dizalice s električnim i drugim pogonom kojima se diže, prenosi ili spušta teret pomoću čeličnog užeta, lanca ili magneta, kao i kombinacije takvih dizalica koje služe za industrijski, građevinski i drugi transport,
- liftovi za prevoz radnika i tereta, s pratiocem ili bez njega,
- žičare za prevoz radnika i tereta, s pripadajućom opremom, postrojenjima i objektima,
- stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stanice s radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetom većim od 6 m³/min,
- mehaničke i hidraulične prese i strojevi za sječenje i obradu materijala na mehanizovani pogon,
- sve vrste sredstava za rad na mehanizovani pogon,
- sve vrste alata s električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima s unutrašnjim sagorijevanjem,

- elektroinstalacije i uređaji,
- sredstva i oprema lične zaštite
- radne i pomoćne prostorije u kojima se pojavljuju fizičke, hemijske, biološke i mikroklimatske štetnosti.

Član 38.

Ispitivanje sredstava rada, sredstava lične zaštite, električnih i gromobranksih instalacija i radne okoline obavlja stručna organizacija s ovlaštenjem za obavljanje tih poslova.

O izvršenim periodičnim pregledima i ispitivanjima ustanova iz prethodnog stava izdaje ispravu koja sadrži rezultate pregleda i ispitivanja i konstataciju da li pregledana sredstva rada, sredstva lične zaštite, električna i gromobrankska instalacija i radna okolina udovoljavaju propisima donesenim na osnovu Zakona.

Član 39.

Opća bolnica je dužna obavljati ispitivanja sredstava rada, pored rokova utvrđenih Zakonom, u sljedećim slučajevima:

- poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja,
- prije početka korištenja na novom mjestu upotrebe, ako su sredstva rada premještena s jednog mesta na drugo, pa su zbog toga rastavljeni i ponovno sastavljeni,
- prilikom kvarova na elektroinstalacijama.

Član 40.

Ispitana sredstva rada koji ne zadovoljavaju osnovna pravila zaštite na radu isključuju se iz pogona sve do njihovog popravljanja, u smislu primjene pravila zaštite na radu. Odluku o tome donosi radnik za zaštitu na radu u saradnji s rukovodiocem organizacione jednice gdje se sredstvo rada nalazi.

U prostorijama gdje radna okolina ne zadovoljava kriterije po važećim propisima, Opća bolnica mora otkloniti nedostatke, te pribaviti Zapisnik o stručnom nalazu kojim se utvrđuje da radna okolina ispunjava sve uslove utvrđene pravilima zaštite na radu.

Član 41.

U slučaju nastupanja okolnosti iz prethodnog člana moraju se odmah preuzeti mjere za otklanjanje nedostataka, a radnik se za to vrijeme može raspoređiti da vrši poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima stečenim radom.

O zabrani rada na pojedinim sredstvima rada i uređajima radnik za zaštitu na radu dužan je odmah obavijestiti direktora Opće bolnice.

2) Posebne mjere zaštite na radu

Član 42.

Posebne mjere zaštite na radu obuhvataju:

- a) Korištenje sredstava lične zaštite,
- b) Zaštita nepušača,
- c) Zabранa unošenja i uzimanja alkohola i narkotika,
- d) Stres na radu ili u vezi s radom.

a) *Korištenje sredstava lične zaštite*

Član 43.

Kada nije moguće pravilima zaštite na sredstvima rada otkloniti ili ograničiti opasnost po sigurnost i zdravlje radnika, Opća bolnica mora osigurati odgovarajuća sredstva lične zaštite i voditi računa da ih radnici koriste pri obavljanju poslova.

Član 44.

Prema popisu poslova na kojima se moraju upotrebljavati sredstva lične zaštite s naznakom sredstva, nabavku sredstava lične zaštite u dovoljnim količinama osigurava Opća bolnica, a na osnovu akta procjene rizika.

Član 45.

Prilikom upotrebe sredstava lične zaštite radnik se mora držati pravila zaštite na radu, uputa proizvođača, te uputa radnika za zaštitu na radu.

Upute o korištenju sredstva lične zaštite prilikom davanja na korištenje moraju se pribaviti od proizvođača prilikom nabavke.

Član 46.

Ako su upute pisane na stranom jeziku, Opća bolnica ih mora dati prevesti na jedan od službenih jezika u Federaciji BiH.

Član 47.

Radnik se ne smije koristiti sredstvima lične zaštite koja mu nisu povjerena za korištenje.

Radnik je dužan čuvati, održavati i koristiti se sredstvima lične zaštite, prema pravilima zaštite na radu.

Radnik ne smije popravljati ili obavljati bilo kakve izmjene na sredstvima lične zaštite.

Radnik ne smije odnositi sredstva lične zaštite izvan radnih prostorija i prostora, osim radi održavanja čistoće tih sredstava.

Član 48.

Prava za korištenje sredstva lične zaštite i opreme radnik stiče stupanjem na rad u Općoj bolnici.

Pravo na korištenje sredstava lične zaštite i opreme imaju svi radnici i ostala lica u Općoj bolnici koja uživaju zaštitu na radu.

Član 49.

Radnici su dužni da dobijena sredstva lične zaštite i opremu upotrebljavaju na način kako to predviđaju važeći propisi i uputstva za rad, da ih održavaju u ispravnom stanju i čistoći, da ih strogo namjenski koriste, da njima pažljivo rukuju, kao i da ih ne zamjenjuju sa drugim radnicima. Neposredni rukovodilac dužan je da se brine da svi radnici budu snabdjeveni sredstvima lične zaštite i opremom koja im pripadaju prema odredbama ovog Pravilnika.

Član 50.

Sredstva lične zaštite koja se trebaju obezbjediti i koristiti na radnim mjestima su sljedeća:

- 1) zaštitni šljem:** rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, elektromehaničar, elektroničar, elektroničar za elektroniku i automatiku, pneumatičar, bravar, vodoinstalater, stolar, moler, transportni/pomoćni radnik
- 2) električni izolacioni šljem:** elektromehaničar
- 3) štitnik za zavarivanje, za zaštitu očiju i lica od štetnog IR i UV zračenja prilikom plinskog i elektrolučnog zavarivanja:** rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, stolar, bravar
- 4) transparentni štitnik za lice i nosač štitnika, za zaštitu očiju i lica od mehaničkih opasnosti, hemikalija i štetnog UV/IR zračenja:** elektroničar za elektroniku i automatiku, bravar, elektromehaničar, elektroničar, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, vodoinstalater, stolar, pomoćni radnik, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, ljekar specijalista infektolog, doktor medicine-specijalizant infektologije, ljekar specijalista mikrobiolog, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, laboratorijski tehničar u patologiji, medicinskoj biohemiji i mikrobiologiji, pomoćnik obducenta i administrator, ljekar specijalista patolog, doktor medicine-specijalizant patologije, magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva, farmaceutski tehničar, medicinska sestra-tehničar u sterilizaciji, peračica laboratorijskog posuđa, radnica na pranju laboratorijskog posuđa
- 5) naočale širokog vidnog polja sa bočnom zaštitom za zaštitu očiju od mehaničkih opasnosti:** elektroničar za elektroniku i automatiku, elektromehaničar, elektroničar, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, bravar, vodoinstalater, stolar, pomoćni radnik
- 6) univerzalne naočale pvc sa zaštitom od rasprskavanja, ogrebotina i zamagljivanja, za zaštitu od mehaničkih rizika, od optičke radijacije(UV/IR/zavarivanje):** ljekar specijalista opće hirurgije, ljekar specijalista abdominalne hirurgije, ljekar specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, ljekar specijalista vaskularne hirurgije, doktor medicine-specijalizant opće hirurgije, doktor medicine specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, ljekar specijalista ortopedije i traumatologije, doktor medicine-specijalizant ortopedije, ljekar specijalista urolog, doktor medicine-specijalizant urologije, ljekar specijalista oftalmolog, doktor medicine-specijalizant oftalmologije i optometrije, ljekar specijalista otorinolaringolog, doktor medicine-specijalizant otorinolaringologije, ljekar specijalista ginekolog, doktor medicine-specijalizant ginekologije, ljekar specijalista ginekolog-akušer, ljekar specijalista anesteziolog, doktor medicine-specijalizant anestezije, ljekar specijalista opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant dermatovenerologije, ljekar specijalista infektolog, doktor medicine-specijalizant infektologije, ljekar specijalista opće interne medicine, ljekar specijalista kardiolog, ljekar specijalista gastroenterolog, ljekar specijalista dermatovenerolog, ljekar specijalista endokrinolog-dijabetolog, ljekar specijalista pulmolog, doktor medicine specijalizant pulmologije, ljekar specijalista opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant kardiologije, ljekar specijalista neurolog/neuropsihijatar, doktor medicine-specijalizant neurologije, ljekar specijalista fizijatar, doktor medicine-specijalizant fizikalne medicine, ljekar specijalista pedijatar, doktor medicine-specijalizant pedijatrije, ljekar specijalista urgentne medicine, doktor medicine-specijalizant urgentne medicine, ljekar specijalista radiolog, doktor medicine-specijalizant radiologije, medicinski

biohemičar, specijalista nuklearne medicine, doktor medicine specijalizant nuklearne medicine, ljekar specijalista mikrobiolog, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, ljekar specijalista patolog, doktor medicine-specijalizant patologije, ljekar specijalista transfuziolog, doktor medicine-specijalizant transfuzije, magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva, diplomirani fizičar, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, glavni inžinjer medicinsko-biohemskijske laboratorijske dijagnostike, diplomirana medicinska sestra-tehničar, viša medicinska sestra-tehničar, viši fizioterapeutski tehničar, viši radiološki tehničar, fizioterapeutski tehničar, medicinska sestra-tehničar, odgovorna sestra-tehničar samostalnog odsjeka, odgovorna sestra-tehničar odsjeka u okviru odjeljenja, medicinska sestra-tehničar, medicinska sestra-tehničar opći smjer, medicinska sestra-tehničar/gipser, medicinska sestra-tehničar na cistokopiji, medicinska sestra-tehničar-instrumentar, medicinska sestra-tehničar u sterilizaciji, akušersko-ginekološka sestra, pedijatrijska sestra, medicinska sestra-tehničar-anestetičar, medicinska sestra-tehničar na bronhoskopiji, medicinska sestra-tehničar/laboratorijski tehničar, laboratorijski tehničar, pomoćnik obducenta i administrator, farmaceutski tehničar, referent za prijem i otpust, arhivar, elektroničar za elektroniku i automatiku, bravarski, elektromehaničar, elektroničar, rukovalac kotovskog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, vodoinstalater, stolar, moler, referent obezbjeđenja, glavni kuhanja vođa smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik, radnica na održavanju čistoće u odsjeku za pripremu i distribuciju hrane, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, radnica na održavanju čistoće, krojač, radnica na pranju laboratorijskog posuđa, radnica na poslovima vešera, pomoćni radnik

- 7) **naočale sa olovnim staklom:** glavni radiološki inžinjer odjeljenja, ljekar specijalista radiolog, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, viši radiološki tehničar, medicinska sestra-tehničar u radiologiji, doktor medicine-specijalizant radiologije, specijalista nuklearne medicine, diplomirani fizičar, medicinska sestra-tehničar opći smjer u nuklearnoj medicini, laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini, doktor medicine specijalizant nuklearne medicine, ljekar specijalista ortopedije i traumatologije, doktor medicine-specijalizant ortopedije, ljekar specijalista urolog, doktor medicine-specijalizant urologije, ljekar specijalista pulmolog, medicinska sestra-tehničar na bronhoskopiji, medicinska sestra-tehničar u gastroenterologiji, medicinska sestra-tehničar-instrumentar
- 8) **ušni čep za zaštitu sluha od buke jačine do 85 dB:** elektroničar za elektroniku i automatiku, bravarski, elektromehaničar, elektroničar, stolar, rukovalac kotovskog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, vodoinstalater, stolar, radnica na poslovima vešera, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, pomoćni radnik
- 9) **filtraciona maska sa ventilom za izdisaj za zaštitu organa za disanje od štetnih gasova, sa odvojivim filterom:** operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, radnica na pranju laboratorijskog posuđa, ljekar specijalista mikrobiolog, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, laboratorijski tehničar, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, laboratorijski tehničar u patologiji, medicinskoj biohemiji i mikrobiologiji, pomoćnik obducenta i administrator, doktor medicine-specijalizant patologije, magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva, farmaceutski tehničar, medicinska sestra-tehničar u sterilizaciji, peračica laboratorijskog posuđa, radnica na pranju laboratorijskog posuđa

10) polumaska bez ventila za udah sa filterom za zaštitu od sitnih čestica i gasova, jednokratna FFP3: ljekar specijalista opće hirurgije, ljekar specijalista abdominalne hirurgije, ljekar specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, ljekar specijalista vaskularne hirurgije, doktor medicine-specijalizant opće hirurgije, doktor medicine specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, ljekar specijalista ortopedije i traumatologije, doktor medicine-specijalizant ortopedije, ljekar specijalista urolog, doktor medicine-specijalizant urologije, ljekar specijalista oftalmolog, doktor medicine-specijalizant oftalmologije i optometrije, ljekar specijalista otorinolaringolog, doktor medicine-specijalizant otorinolaringologije, ljekar specijalista ginekolog, doktor medicine-specijalizant ginekologije, ljekar specijalista ginekolog-akušer, ljekar specijalista anesteziolog, doktor medicine-specijalizant anestezije, ljekar specijalista opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant dermatovenerologije, ljekar specijalista infektolog, doktor medicine-specijalizant infektologije, ljekar specijalista opće interne medicine, ljekar specijalista kardiolog, ljekar specijalista gastroenterolog, ljekar specijalista dermatovenerolog, ljekar specijalista endokrinolog-dijabetolog, ljekar specijalista pulmolog, doktor medicine specijalizant pulmologije, ljekar specijalista opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant kardiologije, ljekar specijalista neurolog/neuropsihijatar, doktor medicine-specijalizant neurologije, ljekar specijalista fizijatar, doktor medicine-specijalizant fizikalne medicine, ljekar specijalista pedijatar, doktor medicine-specijalizant pedijatrije, ljekar specijalista urgentne medicine, doktor medicine-specijalizant urgentne medicine, ljekar specijalista radiolog, doktor medicine-specijalizant radiologije, medicinski biohemičar, specijalista nuklearne medicine, doktor medicine specijalizant nuklearne medicine, ljekar specijalista mikrobiolog, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, ljekar specijalista patolog, doktor medicine-specijalizant patologije, ljekar specijalista transfuziolog, doktor medicine-specijalizant transfuzije, magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva, diplomirani fizičar, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, glavni inžinjer medicinsko-biohemijske laboratorijske dijagnostike, diplomirana medicinska sestra-tehničar, viša medicinska sestra-tehničar, viši fizioterapeutski tehničar, viši radioološki tehničar, fizioterapeutski tehničar, medicinska sestra-tehničar, odgovorna sestra-tehničar samostalnog odsjeka, odgovorna sestra-tehničar odsjeka u okviru odjeljenja, medicinska sestra-tehničar, medicinska sestra-tehničar opći smjer, medicinska sestra-tehničar/gipser, medicinska sestra-tehničar na cistokopiji, medicinska sestra-tehničar-instrumentar, medicinska sestra-tehničar u sterilizaciji, akušersko-ginekološka sestra, pedijatrijska sestra, medicinska sestra-tehničar-anestetičar, medicinska sestra-tehničar na bronhoskopiji, medicinska sestra-tehničar/laboratorijski tehničar, laboratorijski tehničar, pomoćnik obducenta i administrator, farmaceutski tehničar, referent za prijem i otpust, arhivar, elektroničar za elektroniku i automatiku, bravarski tehničar, elektroničar, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, vodoinstalater, stolar, moler, referent obezbjedenja, glavni kuhar-vođa smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik, radnica na održavanju čistoće u odsjeku za pripremu i distribuciju hrane, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, radnica na održavanju čistoće, krojač, radnica na pranju laboratorijskog posuđa, radnica na poslovima vešeraja, pomoćni radnik

- 11) rukavice zaštitne protiv termalnih rizika (toplote i vatre):** magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva, farmaceutski tehničar, stolar, bravarski rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, vodoinstalater, glavni kuhar-voda smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, krojač, radnica na pranju laboratorijskog posuđa, radnica na poslovima vešeraja, pomoćni radnik
- 12) rukavice od izolacionog materijala za zaštitu od udara električne struje:** elektromehaničar
- 13) rukavica mesarska duga, otporna na prosijecanje:** glavni kuhar-voda smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik, radnice na održavanju čistoće u odsjeku za prirpremu i distribuciju hrane
- 14) rukavice gumene za zaštitu od hemikalija:** ljekar specijalista mikrobiolog, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, ljekar specijalista patolog, doktor medicine-specijalizant patologije, pomoćnik obducenta i administrator, glavni inžinjer medicinsko-biohemijske laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničar u patologiji, medicinskoj biohemiji i mikrobiologiji, peračica laboratorijskog posuđa, radnica na pranju laboratorijskog posuđa
- 15) rukavice platnene za mehaničke rizike:** elektroničar za elektroniku i automatiku, elektromehaničar, elektroničar, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, vodoinstalater, stolar, bravarski kuhar-voda smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, pomoćni radnik
- 16) zaštitni prsti od kože, gume ili plastičnog materijala za zaštitu prstiju od mehaničkih povreda:** glavni kuhar-voda smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik, krojač
- 17) jednokratna maska, rukavice, pregača i ogrtač za zaštitu od bioloških štetnosti:** ljekar specijalista opće hirurgije, ljekar specijalista abdominalne hirurgije, ljekar specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, ljekar specijalista vaskularne hirurgije, doktor medicine-specijalizant opće hirurgije, doktor medicine specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, ljekar specijalista ortopedije i traumatologije, doktor medicine-specijalizant ortopedije, ljekar specijalista urolog, doktor medicine-specijalizant urologije, ljekar specijalista oftalmolog, doktor medicine-specijalizant oftalmologije i optometrije, ljekar specijalista otorinolaringolog, doktor medicine-specijalizant otorinolaringologije, ljekar specijalista ginekolog, doktor medicine-specijalizant ginekologije, ljekar specijalista ginekolog-akušer, ljekar specijalista anesteziolog, doktor medicine-specijalizant anestezije, ljekar specijalista opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant dermatovenerologije, ljekar specijalista infektolog, doktor medicine-specijalizant infektologije, ljekar specijalista opće interne medicine, ljekar specijalista kardiolog, ljekar specijalista gastroenterolog, ljekar specijalista dermatovenerolog, ljekar specijalista endokrinolog-dijabetolog, ljekar specijalista pulmolog, doktor medicine specijalizant pulmologije, ljekar specijalista opće interne medicine, doktor medicine-specijalizant kardiologije, ljekar specijalista neurolog/neropsihijatar, doktor medicine-specijalizant neurologije, ljekar specijalista fizijatar, doktor medicine-specijalizant fizikalne medicine, ljekar specijalista pedijatar, doktor medicine-specijalizant pedijatrije, ljekar specijalista

urgentne medicine, doktor medicine-specijalizant urgentne medicine, ljekar specijalista radiolog, doktor medicine-specijalizant radiologije, medicinski biohemičar, specijalista nuklearne medicine, doktor medicine specijalizant nuklearne medicine, ljekar specijalista mikrobiolog, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, ljekar specijalista patolog, doktor medicine-specijalizant patologije, ljekar specijalista transfuziolog, doktor medicine-specijalizant transfuzije, magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva, diplomirani fizičar, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, glavni inžinjer medicinsko-biohemiske laboratorijske dijagnostike, diplomirana medicinska sestra-tehničar, viša medicinska sestra-tehničar, viši fizioterapeutski tehničar, viši radiološki tehničar, fizioterapeutski tehničar, medicinska sestra-tehničar, odgovorna sestra-tehničar samostalnog odsjeka, odgovorna sestra-tehničar odsjeka u okviru odjeljenja, medicinska sestra-tehničar, medicinska sestra-tehničar opći smjer, medicinska sestra-tehničar/gipser, medicinska sestra-tehničar na cistokopiji, medicinska sestra-tehničar-instrumentar, medicinska sestra-tehničar u sterilizaciji, akušersko-ginekološka sestra, pedijatrijska sestra, medicinska sestra-tehničar-anestetičar, medicinska sestra-tehničar na bronhoskopiji, medicinska sestra-tehničar/laboratorijski tehničar, laboratorijski tehničar, pomoćnik obducenta i administrator, farmaceutski tehničar, referent za prijem i otpust, arhivar, elektroničar za elektroniku i automatiku, bravarski tehničar, elektroničar, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, vodoinstalater, stolar, moler, referent obezbjeđenja, glavni kuhanjac smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik, radnica na održavanju čistoće u odsjeku za pripremu i distribuciju hrane, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, radnica na održavanju čistoće, krojač, radnica na pranju laboratorijskog posuđa, radnica na poslovima vešera, pomoćni radnik

- 18) **zaštitne rukavice od olovne gume:** diplomirani inžinjer medicinske radiologije u odsjeku za nuklearnu medicinu
- 19) **zaštitni olovni okovratnik, zaštitna kecelja od olovne gume:** glavni radiološki inžinjer odjeljenja, ljekar specijalista radiolog, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, viši radiološki tehničar, medicinska sestra-tehničar u radiologiji, doktor medicine-specijalizant radiologije, specijalista nuklearne medicine, diplomirani fizičar, medicinska sestra-tehničar opći smjer u nuklearnoj medicini, laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini, doktor medicine specijalizant nuklearne medicine, ljekar specijalista ortopedije i traumatologije, doktor medicine-specijalizant ortopedije, ljekar specijalista urolog, doktor medicine-specijalizant urologije, ljekar specijalista pulmolog, medicinska sestra-tehničar na bronhoskopiji, medicinska sestra-tehničar u gastroenterologiji, medicinska sestra-tehničar-instrumentar
- 20) **zaštitni kombinezon od netkanog vodootpornog polipropilena i CPE premaza namijenjen za rad sa kiselinama:** ljekar specijalista patolog, doktor medicine-specijalizant patologije, glavni inžinjer medicinsko-biohemiske laboratorijske dijagnostike, medicinski biohemičar, laboratorijski tehničar u patologiji i medicinskoj biohemiji, pomoćnik obducenta i administrator, radnica na pranju laboratorijskog posuđa
- 21) **zaštitni ogrtač otporan na vodu, hemikalije i infektivne agense-tip zaštite 6:** ljekar specijalista mikrobiolog, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, ljekar specijalista patolog, pomoćnik obducenta i administrator, doktor medicine-specijalizant patologije, glavni inžinjer medicinsko-

biohemijske laboratorijske dijagnostike, medicinski biohemičar, laboratorijski tehničar u patologiji, medicinskoj biohemiji i mikrobiologiji, peračica laboratorijskog posuđa, radnica na pranju laboratorijskog posuđa

- 22) **pregača od gumiranog platna otporna na nagrizajuće, otrovne i zarazne materije-tip zaštite 6:** ljekar specijalista patolog, pomoćnik obducenta i administrator, doktor medicine-specijalizant patologije, ljekar specijalista mikrobiolog, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, glavni inžinjer medicinsko-biohemijske laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničar u patologiji, medicinskoj biohemiji i mikrobiologiji, peračica laboratorijskog posuđa, radnica na pranju laboratorijskog posuđa
- 23) **pregača za rad u kuhinji od gumiranog platna otporna na vlagu:** glavni kuhar-vođa smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik i radnica na održavanju čistoće u odsjeku za pripremu i distribuciju hrane
- 24) **pregača mesarska otporna na prosijecanje:** glavni kuhar-vođa smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik, radnica na održavanju čistoće u odsjeku
- 25) **pregača za zaštitu od termalnih rizika:** magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva, farmaceutski tehničar, radnica na pranju laboratorijskog posuđa, glavni kuhar-vođa smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik u odsjeku za pripremu i distribuciju hrane
- 26) **varilačka pregača:** bravari, stolar, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar
- 27) **kišna kabanica gumirana vodonepropusna:** radnica na održavanju čistoće, krojač, pomoćni radnik, referent obezbjeđenja, pneumatičar, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, bravari, stolar, moler, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar
- 28) **elektroizolacione cipele za rad na instalacijama niskog napona:** elektromehaničar, elektroničar, elektroničar za elektroniku i automatiku
- 29) **cipele plitke otporne na topotu sa zaštitnom čeličnom kapicom uljnootporne, vodooodbojne, protuklizne, antistatične:** elektroničar za elektroniku i automatiku, elektromehaničar, elektroničar, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskih postrojenja, pneumatičar, vodoinstalater, stolar, bravari, moler, pomoćni radnik
- 30) **čizme PVC bijele otporne na vlagu i hemikalije:** ljekar specijalista mikrobiolog, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, doktor medicine-specijalizant kliničke mikrobiologije, ljekar specijalista patolog, doktor medicine-specijalizant patologije, laboratorijski tehničar u patologiji i mikrobiologiji, farmaceutski tehničar, pomoćnik obducenta i administrator, glavni kuhar-vođa smjene, VKV-kuhar, referent za obračun prehrambenih artikala, KV-kuhar, pomoćni radnik, operater na postrojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada, radnica na održavanju čistoće u odsjeku za pripremu i distribuciju hrane, krojač, peračica laboratorijskog posuđa, radnica na pranju laboratorijskog posuđa, radnica na poslovima vešeraja, radnica na održavanju čistoće

b) *Zaštita nepušača*

Član 51.

Opća bolnica je obavezna da zabrani pušenje i stvaranje, odnosno unošenje otvorenog plamena u svim prostorijama i prostorima gdje postoje lako zapaljive materije i eksplozivne smjese. Pušenje se zabranjuje i u radnim prostorijama i na svim radnim sastancima i skupovima koji se održavaju u zatvorenim prostorima. Opća bolnica je dužna odrediti prostoriju ili mjesto za pušenje.

Član 52.

Zabranjeno je pušenje u svim zatvorenim prostorima Opće bolnice, koji predstavljaju funkcionalne dijelove prostora u kojima se obavlja djelatnost Opće bolnice.

Obaveza zaštite nepušača u smislu stava 1. ovog člana odnosi se na radnike, pacijente i ostale korisnike usluga, te na druga lica koja po bilo kojoj osnovi borave u prostorijama Opće bolnice.

c) Zabrana unošenja i uzimanja alkohola i narkotika

Član 53.

Radnicima zaposlenim unutar svih prostorija Opće bolnice zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, dolazak na posao pod uticajem alkohola i unošenje u radne prostorije alkohola ili narkotika.

Član 54.

Ukoliko neposredni rukovodilac posumnja da je radnik pod uticajem alkohola, vrši se testiranje radnika alkometrom.

Član 55.

Prilikom testiranja prisutan je radnik koji se testira, rukovodilac radnika, i jedan radnik kao svjedok, te svi potpisuju zapisnik nakon izvršenog testiranja.

Član 56.

Ukoliko alkometar izmjeri prisustvo alkohola u krvi radnika, neposredni rukovodilac mora odmah prekinuti rad radnika, udaljiti ga s radnog mjesta i osigurati prevoz do mjesta stanovanja, odnosno do samog stana – prebivališta.

Član 57.

Ako radnik odbije pristupiti provjeri alkoholiziranosti, smarat će se da je pod uticajem alkohola ili narkotika.

Ako radnik odbije napustiti mjesto rada, udaljenje će, po pozivu poslodavca, omogućiti policija. Nakon smještaja radnika do kuće, poslodavac će postupiti u skladu s odredbama Zakona o radu.

d) Stres na radu ili u vezi s radom

Član 58.

Opća bolnica je obavezna provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovani naročito faktorima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi, kako bi svela na najmanju mjeru potrebu radnika da savladava poteškoće zbog dugotrajnije izloženosti intenzivnom pritisku, te otklonila mogućnost da se umanji efikasnost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje.

Član 59.

Ako postoje naznake stresa na radu ili u vezi s radom, Opća bolnica je obavezna posebnu pažnju usmjeriti na:

- organizaciju rada i radnih postupaka (radno vrijeme, stepen samostalnosti, podudarnost između vještine radnika i potreba posla, radno opterećenje i dr.),
- radne uslove i okolinu (izloženost radnika i poslodavca nasilnom ponašanju, buku, vrućinu, hladnoću, opasne hemikalije i dr.),
- komunikaciju (neizvjesnost o tome šta se očekuje od posla, prilike za očuvanjem posla ili nadolazeće promjene i sl.),
- subjektivne faktore (emocionalni i društveni pritisci, osjećaj nemoći, osjećaj da nema dovoljno podrške i sl.).

MJERE U VEZI SA USLOVIMA RADA

Član 60.

Mjere zaštite na radu u vezi sa uslovima rada odnose se naročito na:

- a) Izradu akta o procjeni rizika na mjestu rada,
- b) Poslove sa povećanim rizikom,
- c) Osiguranje pristupa radnom mjestu sa povećanim rizikom,
- d) Raspoređivanje na poslove sa povećanim rizikom
- e) Poslove na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena,
- f) Utvrđivanja uslova rada i zahtjeva u pogledu sposobnosti radnika,
- g) Način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika,
- h) Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto.

a) Akt o procjeni rizika na mjestu rada

Član 61.

Opća bolnica je dužna da osigura izradu akta o procjeni rizika na mjestu rada koji sadrži opis procesa rada sa procjenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na mjestu rada u radnoj okolini i mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,

b) Poslovi sa povećanim rizikom

Član 62.

Poslovima sa povećanim rizikom smatraju se:

- poslovi sa povećanim rizikom od povređivanja, nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika,
- poslovi sa specifičnim zahtjevima koji, u cilju sigurnog i uspješnog rada uslovljavaju posebne zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika na tim radnim mjestima,
- poslovi na kojima, nakon primjene svih tehnički priznatih metoda za smanjenje rizika, postoji preostali rizik za neke radnike.

Poslovi sa povećanim rizikom utvrđuju se na osnovu popisa rizika:

- Odjeljenje za hirurgiju: ljekar specijalista urolog, medicinska sestra-tehničar, medicinska sestra-tehničar na cistokopiji, doktor medicine- specijalizant urologije, ljekar specijalista otorinolaringolog, ljekar specijalista oftalmolog, specijalizant oftalmologije i optometrije, doktor medicine - specijalizant otorinolaringologije, viša medicinska sestra-tehničar, medicinska sestra-tehničar – anestetičar, medicinska sestra-tehničar, medicinska sestra-tehničar – instrumentar, medicinska sestra-tehničar u sterilizaciji; doktor medicine specijalizant opće hirurgije, doktor medicine specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, ljekar specijalista opće hirurgije, ljekar specijalista abdominalne hirurgije, ljekar specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, ljekar specijalista vaskularne hirurgije,
- Odjeljenje za ortopediju i traumatologiju: medicinska sestra-tehničar, medicinska sestra-tehničar/gipser, doktor medicine, specijalizant ortopedije, ljekar specijalista ortopedije i traumatologije,
- Odjeljenje za infektivne bolesti: medicinska sestra/tehničar u odjeljenju za infektivne bolesti, ljekar specijalista infektolog,
- Odjeljenje za higijensko-epidemiološki nadzor: operater na postojenju za zbrinjavanje infektivnog otpada,
- Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo: ljekar specijalista ginekolog - akušer, akušersko-ginekološka sestra, doktor medicine - specijalizant ginekologije, ljekar specijalista ginekolog
- Odjeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lijeчење: ljekar specijalista anesteziolog, doktor medicine - specijalizant anestezije,
- Odjeljenje za internu medicinu: medicinska sestra-tehničar na bronhoskopiji, ljekar specijalista pulmolog, medicinska sestra-tehničar u odsjeku za pulmologiju, ljekar specijalista opće interne medicine, ljekar specijalista endokrinolog – dijabetolog, ljekar specijalista gastroenterologije, doktor medicine – specijalizant interne medicine,
- Odjeljenje za neurologiju: ljekar specijalista neurolog/neuropsihijatar, medicinska sestra-tehničar, doktor medicine - specijalizant neurologije,
- Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju: medicinska sestra-tehničar opći smjer,
- Odjeljenje za pedijatriju: ljekar specijalista pedijatar, doktor medicine - specijalizant pedijatrije, pedijatrijska sestra,
- Odjeljenje za urgentnu medicinu: ljekar specijalista urgente medicine, medicinska sestra-tehničar, doktor medicine-specijalizant, referent za prijem i otpust,
- Odjeljenje za radiološku dijagnostiku: glavni radiološki inžinjer odjeljenja za radiološku dijagnostiku, ljekar specijalista radiolog, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, viši radiološki tehničar, medicinska sestra-tehničar u odjeljenju za radiološku dijagnostiku, doktor medicine- specijalizant radiologije, odgovorna medicinska sestra-tehničar u odjeljenju za radiološku dijagnostiku,
- Odjeljenje za medicinsko-biohemiju laboratorijsku dijagnostiku: glavni inžinjer medicinsko-biohemiju laboratorijske dijagnostike, medicinski biohemičar, laboratorijski tehničar, odgovorna sestra samostalnog odsjeka, peračica laboratorijskog posuđa,
- Odsjek za nuklearnu medicinu: glavni inžinjer u odsjeku za nuklearnu medicinu, specijalista nuklearne medicine, diplomirani fizičar, medicinska sestra-tehničar opći smjer u odsjeku za nuklearnu medicinu, medicinska sestra-tehničar opći smjer, doktor medicine specijalizant,
- Odsjek za mikrobiološku dijagnostiku: ljekar specijalista mikrobiolog, glavni inžinjer mikrobiološke dijagnostike, doktor medicine – specijalizant kliničke mikrobiologije, peračica laboratorijskog posuđa,

- Odsjek za patologiju sa prosekturem: ljekar specijalista patolog, doktor medicine – specijalizant patologije, pomoćnik obducenta i administrator,
- Odsjek za transfuzijsku medicinu: medicinska sestra-tehničar/laboratorijski tehničar,
- Bolnička apoteka: magistar farmacije odgovoran za lijekove i medicinska sredstva, farmaceutski tehničar,
- Odjeljenje za tehničke poslove i investicije: pneumatičar, rukovalac kotlovnog postrojenja, rukovalac termoenergetskog postrojenja, elektromehaničar, elektroničar za elektroniku i automatiku, elektroničar, bravarski, stolarski,
- Odjeljenje za ekonomsko-finansijske poslove: radnica na pranju laboratorijskog posuđa, pomoćni radnik, radnica na poslovima vešeraja, krojač,
- Odsjek zaštite: referent obezbjeđenja,
- Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije: operator na telefonskoj centrali.

c) Osiguranje pristupa radnom mjestu sa povećanim rizikom

Član 63.

Opća bolnica je dužna da osigura da pristup radnom mjestu sa povećanim rizikom, na kojem prijeti neposredna opasnost od povređivanja ili zdravstvenih oštećenja (trovanja, gušenja i sl.), imaju samo radnici koji su sposobni za siguran i zdrav rad, koji su dobili posebna uputstva za rad na takvom mjestu, koji ispunjavaju zdravstvene uslove i koji su snabdjeveni odgovarajućim sredstvima i opremom za ličnu zaštitu pri radu.

Kada su na određenom radnom mjestu takvi uslovi da uprkos primjeni mjera zaštite na radu i dalje postoji preostali rizik i prijetnja od obolijevanja tj. invaliditeta, Opća bolnica će preduzeti mjere za sprječavanje oboljenja, odnosno nastanka invaliditeta ili dalje pogoršanje bolesti radnika.

d) Rasporjeđivanje na poslove sa povećanim rizikom

Član 64.

Na poslove s povećanim rizikom radnika se može raspoređiti tek nakon što je utvrđeno da ispunjava uslove u pogledu starosne dobi i spola, te zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti radnika za obavljanje tih poslova.

Radnik ne može biti raspoređen na poslove sa povećanim rizikom ukoliko na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od strane specijaliste medicine rada, odnosno medicine rada i sporta odjeljenja za medicinu rada i zdravstvenu zaštitu radnika ovlaštene zdravstvene ustanove, nije prethodno utvrđeno da radnik ispunjava zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Član 65.

Opća bolnica posebno osigurava od rizika nesreće i povrede na radu radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, utvrđene u prethodnom članu, radi obezbjeđenja naknade štete.

e) Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena

f)

Član 66.

Na poslovima sa povećanim rizikom, gdje je potpuna zaštita nemoguća zbog specifičnosti same štetnosti, primjenjuje se mjera skraćivanja radnog vremena, odnosno skraćivanje ekspozicije u toku rada.

Skraćivanje radnog vremena, kao mjera zaštite na radu, primjenjuje se na sljedećim radnim mjestima:

- 1) Ljekar specijalista mikrobiolog, viši laboratorijski tehničar, laboratorijski tehničar, sanitarno-ekološki tehničar u Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku;
- 2) Ljekar specijalista nuklearne medicine, dipl.ing.medicinske radiologije, spec. med. fizike, laboratorijski tehničar, medicinski tehničar – opći smjer u Odsjeku za nuklearnu medicinu.

Vrijeme rada u toku dnevnog radnog vremena za gore navedena radna mjesta skraćuje se za dva sata i iznosi šest sati dnevno, odnosno trideset sati sedmično.

g) *Utvrđivanja uslova rada i zahtjeva u pogledu sposobnosti radnika*

Član 67.

Opća bolnica će za sve poslove u tehničko-tehnološkom procesu rada utvrditi uslove rada i zahtjeve u pogledu zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti radnika koji će raditi na tom radnom mjestu.

Prije zasnivanja radnog odnosa mora se pribaviti uvjerenje od ovlaštene zdravstvene ustanove za medicinu rada u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika koji moraju odgovarati zahtjevima iz prethodnog stava.

Niko ne može zasnovati radni odnos ako prethodno nije utvrđeno da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima rada i zahtjevima radnog mjeseta.

Radniku se ne može narediti prekovremeni, noćni rad ili rad u otežanim uslovima ako bi po nalazu ovlaštene zdravstvene organizacije takav rad mogao ugroziti, odnosno pogoršati njegovo zdravstveno stanje.

h) *Način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika*

Član 68.

Opća bolnica obavezna je osigurati periodične ljekarske pregledе radnika koji rade na poslovima s povećanim rizikom.

U cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika, Opća bolnica upućuje radnika koji radi na radnom mjestu s povećanim rizikom na ljekarski pregled prije početka rada, kao i na periodični ljekarski pregled u toku rada.

Prethodni ljekarski pregled radnika vrši se: prije zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu sa povećanim rizikom, prije premještaja radnika na radno mjesto sa povećanim rizikom, prilikom utvrđivanja novih rizika na radnom mjestu sa povećanim rizikom na kojem je radnik raspoređen, ukoliko je radnik raspoređen na radno mjesto sa povećanim rizikom, a imao je prekid u obavljanju poslova na tom radnom mjestu duži od 12 mjeseci i kod promjene tehnologije rada.

Prilikom upućivanja radnika na prethodni ljekarski pregled Opća bolnica je dužna radniku kojeg upućuje na obavljanje ljekarskog pregleda izdati uputnicu čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom. Uputnica se sačinjava u dva primjerka, od kojih je jedan primjerak radnik kojeg se upućuje na ljekarski pregled dužan dostaviti odjeljenju za medicinu rada i zdravstvenu zaštitu radnika ovlaštene zdravstvene ustanove, prilikom obavljanja ljekarskog pregleda, dok drugi primjerak zadržava Opća bolnica.

Prilikom upućivanja radnika na periodični ljekarski pregled Opća bolnica je dužna popuniti uputnicu čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom. Uputnica se sačinjava u dva primjerka, od kojih jedan primjerak Opća bolnica dostavlja odjeljenju za medicinu rada i zdravstvenu zaštitu radnika ovlaštene zdravstvene ustanove, dok drugi primjerak Opća bolnica zadržava za sebe.

Radnici starosti od 18. do 21. godine života koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom moraju da obavljaju periodične ljekarske preglede jednom godišnje, bez obzira na opasnosti, napore i štetnosti kojima su izloženi na radnom mjestu.

Opća bolnica može uputiti radnika na obavljanje vanrednog ljekarskog pregleda u slučajevima: nakon privremene spriječenosti za rad po osnovu teške povrede na radu, poslije bolesti ili povrede koje nisu u vezi sa radom, ako postoji sumnja na promjene u zdravstvenoj sposobnosti radnika, nakon težih havarija u procesu rada, ako se pojavi veći broj oboljenja sa istim ili sličnim simptomima ili ako postoji opasnost od epidemije, na lični zahtjev radnika kada osjeti da nije zdravstveno sposoban da obavlja poslove na koje je raspoređen, radnika kojima je potrebno pratiti zdravstveno stanje, ako se kod radnika primijeti učestalo povređivanje, alkoholizam, neefikasnost u radu, apsentizam, prezentizam i dr.

U slučajevima iz prethodnog stava, Opća bolnica može na obavljanje vanrednog ljekarskog pregleda uputiti i radnike koji nisu raspoređeni na radna mjesta sa povećanim rizikom.

Vanredni ljekarski pregledi obavljaju se na način i u skladu sa Pravilnikom o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.

Radnike koji rade noću Opća bolnica je dužna uputiti na periodični ljekarski pregled najmanje jednom u dvije godine.

Periodični ljekarski pregledi radnika raspoređenih na radna mjesta sa povećanim rizikom obavljaju se u rokovima utvrđenim Pravilnikom o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.

Prilikom upućivanja radnika na prethodni i periodični ljekarski pregled, Opća bolnica je obavezna ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi dostaviti podatke o poslovima sa povećanim rizikom i navesti štetnosti i opasnosti kojima su radnici izloženi.

Član 69.

Ovlaštena zdravstvena ustanova za medicinu rada, putem ljekarskog uvjerenja ocjenjuje ispunjava li radnik potrebne zdravstvene uslove propisane Pravilnikom o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.

Radnik koji ne obavi periodični ljekarski pregled na način i u rokovima utvrđenim ovim pravilnikom, ne može nastaviti sa radom sve dok se ne utvrdi njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti.

Član 70.

Radnik koji boluje od bolesti koja se bez njegovog obavljanja ne može utvrditi ljekarskim pregledom ili ima takve zdravstvene nedostatke koji na određenim poslovima mogu predstavljati opasnost za radnika ili okolinu, dužan je o tome obavijestiti ovlaštenu zdravstvenu ustanovu za medicinu rada.

i) Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto

Član 71.

Ako se u postupku periodičnog ljekarskog pregleda utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova sa povećanim rizikom, Opća bolnica je dužna da ga premjesti na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, ukoliko takvo radno mjesto postoji.

Ukoliko takvo mjesto ne postoji, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu.

MJERE U VEZI SA POSEBNOM ZAŠTITOM RADNIKA

a) Zaštita posebnih kategorija radnika

Član 72.

Mjerama zaštite na radu u vezi sa posebnom zaštitom žena, mladih radnika i invalidnih lica, obezbeđuje se očuvanje zdravlja i psihofizički razvoj mladih radnika, normalno ostvarivanje materinstva i sprečavanje daljeg smanjivanja i potpunog gubitka radne sposobnosti kod radnika kod kojih je radna sposobnost već smanjena.

Član 73.

Opća bolnica je dužna naročito osigurati zaštitu na radu maloljetnim radnicima, ženama za vrijeme trudnoće, porodiljama ili dojiljama, licima sa invaliditetom, kao i radnicima sa promijenjenom radnom sposobnošću u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, u skladu sa Zakonom.

Član 74.

Radnici smanjenih radnih sposobnosti su radnici čija je radna sposobnost smanjena zbog starosti, invaliditeta, povrede, povrede na radu, profesionalnih bolesti ili ostalih bolesti i utvrđuju se općim aktom Opće bolnice.

Član 75.

U ostvarivanju posebne zaštite radnika kod kojih postoji preostala radna sposobnost i drugih invalidnih lica, Opća bolnica ima dužnost da obezbijedi uslove za njihovu prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju i radna mjesta na kojima mogu raditi prema izvršenoj prekvalifikaciji, odnosno dokvalifikaciji.

Član 76.

Radnik mlađi od osamnaest godina ne može se rasporediti na teške poslove, odnosno poslove koji bi mogli štetno uticati na njegovo zdravlje i psihofizički razvoj.

Radniku iz prethodnog stava ne može se narediti prekovremeni i noćni rad.

Član 77.

Radnica za vrijeme trudnoće ne može se rasporediti na teške poslove, odnosno poslove koji su štetni po njeno zdravlje.

Na osnovu mišljenja lječnika radnica se za vrijeme trudnoće raspoređuje na lakše poslove, odnosno poslove koji nisu štetni po njeno zdravlje, a koji odgovaraju njenoj stručnoj spremi i drugim radnim sposobnostima.

Radnici za vrijeme trudnoće ne može se narediti prekovremeni rad i noćni rad.

IV. PRAVILA PREVENCIJE I ZAŠTITE NA RADU

a) Osiguranje preventivnih mjer

Član 78.

Opća bolnica prilikom organizovanja rada i radnog procesa osigurava preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i potrebna materijalna sredstva za njihovu primjenu.

Opća bolnica će osigurati preventivne mjere prije početka rada radnika, u toku rada, kao i kod svake izmjene tehnološkog postupka, izborom radnih metoda kojima se osigurava najveća sigurnost i zaštita zdravlja na radu, zasnovana na primjeni propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, radnih odnosa, tehničkih propisa i standarda, propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i dr.

b) Provodenje mjera zaštite na radu kroz načela prevencije

Član 79.

Opća bolnica provodi mjere zaštite na radu poštujući sljedeća opća načela prevencije:

- procjene rizika,
- izbjegavanja rizika,
- sprečavanja rizika,
- otklanjanja rizika na njihovom izvoru,
- prilagođavanja rada i mjesta rada radniku naročito u pogledu izbora opreme za rad i metoda rada, kao i izbora tehnološkog postupka da bi se izbjegla jednoličnost u radu u cilju smanjenja njihovog uticaja na zdravlje radnika,
- prilagođavanja tehničkom napretku,
- zamjene opasnih tehnoloških procesa ili metoda rada bezopasnim ili manje opasnim,
- zamjene opasnih materija bezopasnim,
- utvrđivanja jedinstvenih preventivnih mjer s ciljem međusobnog povezivanja tehnologije, organizacije rada, uslova rada, socijalnih odnosa i uticaja faktora vezanih za radnu okolinu,
- davanja prednosti zajedničkim mjerama zaštite pred pojedinačnim, odgovarajućeg osposobljavanja i obavještavanja radnika.

c) Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad

Član 80.

Radnici Opće bolnice imaju prava i dužnosti da se stalno osposobljavaju za siguran i zdrav rad, kao i da povremeno provjeravaju znanja iz te oblasti.

Ospozobljavanje za siguran i zdrav rad provodi se:

- prije započinjanja radnika s radom,
- nakon promjena u procesu rada,
- kod premještanja radnika na drugo radno mjesto,
- kod uvođenja nove tehnologije,
- kod upućivanja radnika na drugo radno mjesto.

Član 81.

Periodične provjere osposobljenosti za siguran i zdrav rad radnika koji radi na poslovima sa povećanim rizikom vrši se na način, u roku i po postupku utvrđenim aktom o procjeni rizika.

Član 82.

Plan i organizacija osposobljavanja, oblici osposobljavanja i način provjere osposobljenosti radnika za siguran i zdrav rad razrađeni su u Programu osposobljavanja za siguran i zdrav rad.

Ospozobljavanje po utvrđenim programima se povjerava ovlaštenoj organizaciji za zaštitu na radu.

Ospozobljavanje i provjera osposobljenosti obavlja se, u pravilu, u radno vrijeme.

Provjera znanja provodi se testovima znanja ili usmenim ispitivanjem, a ocjena praktične osposobljenosti posmatranjem i ocjenom radnih postupaka na radnom mjestu na kojem radnik radi.

Član 83.

Nakon završenog osposobljavanja i provjere osposobljenosti radniku se izdaje Zapisnik o ocjeni praktične osposobljenosti radnika za siguran i zdrav rad.

Radnik, koji ne zadovolji na trećoj provjeri osposobljenosti, Opća bolnica ga može rasporediti na drugo radno mjesto (uz prethodnu provjeru osposobljenosti za to radno mjesto).

Član 84.

Programi prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za obavljanja određenih poslova obuhvataju i posebne sadržaje o zaštiti na radu.

d) Ovlaštena zdravstvena ustanova

Član 85.

Radnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mјere zdravstvene zaštite u vezi sa radom.

Kako bi Opća bolnica osigurala radnicima zdravstveni nadzor primjeren opasnostima i štetnostima za zdravlje kojima su radnici izloženi, dužna je osigurati usluge ovlaštene zdravstvene ustanove za medicinu rada.

Član 86.

Opća bolnica, te radnici i njihov povjerenik dužni su obavijestiti ovlaštenu zdravstvenu ustanovu medicine rada o svim faktorima na mjestu rada i u radnoj okolini za koje znaju ili prepostavljaju da se mogu nepovoljno odraziti na zdravlje radnika.

Opća bolnica je dužna da zdravstvenim radnicima ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada, osigura pristup u sve radne prostorije i prostore.

e) *Obavještavanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu*

Član 87.

Opća bolnica je dužna vezano za obavljanje poslova radnike obavijestiti, te po potrebi dati pisana uputstva o svim rizicima koji utiču ili bi mogli uticati na sigurnost i zdravlje radnika sa zaštitnim i preventivnim mjerama koje se preduzimaju za otklanjanje ili smanjenje tih rizika.

Uputstva iz prethodnog stava moraju biti istaknuta na mjestu rada.

Izuzetno, kada prijeti iznenadna opasnost po život i zdravlje, uputstvo iz stave se može dati usmeno.

Opća bolnica je dužna osigurati da zaposlena žena za vrijeme trudnoće i dojenja, radnik mlađi od 18 godina života i radnik sa promijenjenom radnom sposobnošću, i pored osposobljavanja za siguran i zdrav rad, budu u pisanoj formi obaviješteni o rezultatima procjene rizika na radnom mjestu i o mjerama kojima se rizici otklanjavaju u cilju povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

f) *Obavještavanje predstavnika radnika i sindikata*

Član 88.

Opća bolnica je dužna da najmanje dva puta godišnje izvijesti povjerenika za zaštitu na radu, vijeće zaposlenika i sindikat o rizicima po sigurnost i zdravlje, te mjerama koje je preduzela i koje će preduzeti radi unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja.

Osim redovnog obavještavanja Opća bolnica ima obavezu da obavještava i da se savjetuje sa predstvincima radnika ili radnicima nakon smrtne, grupne ili teške povrede na radu, utvrđenog slučaja profesionalnog oboljenja, kao i nalaza nadležne inspekcije rada kojim je utvrđen nedostatak u primjeni mjera zaštite na radu.

Opća bolnica radnicima i njihovim predstavnicima omogućava da učestvuju u:

- raspravama i odobravanju svih mjera u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
- svakoj mjeri koja može značajno uticati na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu,
- imenovanju radnika koji će obavljati poslove vezane za obezbjeđenje zdravih i sigurnih uslova rada, prve pomoći, gašenje požara i evakuaciju radnika,
- angažovanju, tamo gdje je potrebno, ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
- planiranju i organizovanju osposobljavanja radnika u oblasti zaštite na radu.

g) *Znakovi upozorenja na opasnosti*

Član 89.

Opća bolnica je dužna na mjestima rada, na sredstvima za rad i pripadajućim instalacijama trajno postaviti znakove upozorenja na opasnost i znakove općih obavještavanja, u skladu sa posebnim propisima.

Ako znakovi upozorenja na opasnost nisu dovoljni za efikasno obavještavanje, Opća bolnica je dužna trajno postaviti pisana uputstva o uslovima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih materija i opreme.

Vrste, raspored i postavljanje znakova sigurnosti i sigurnosnih uputa postavljaju se na vidna mesta, u skladu s važećim propisima.

h) Uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje sredstvima za rad

Član 90.

Radnu opremu Opća bolnica može staviti u upotrebu ako su ispunjeni uslovi za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu i ako je to potvrdio proizvođač ili uvoznik uvezenih proizvoda.

Sredstva i oprema lične zaštite mogu se staviti u upotrebu ako pružaju pouzdanu zaštitu od rizika pri radu i ako je to potvrdio proizvođač ili uvoznik uvezenih proizvoda.

Sredstva za rad, koja podliježu obavezi periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, mogu se upotrebljavati samo ako posjeduju zapisnik, kojim se dokazuje da pregledana sredstva za rad udovoljavaju propisima donesenim na osnovu zakona.

Radna oprema mora odgovarati radnom procesu koji se obavlja i mora biti na odgovarajući način prilagođena toj svrsi tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika.

i) Upotreba opasnih materija

Član 91.

Opća bolnica smije dati opasne materije u upotrebu radnicima samo pod uslovom da su opremljene uputstvom za sigurnu upotrebu i rukovanje, odnosno dokumentom na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na kojem su u skladu sa propisima, navedeni svi sigurnosno-tehnički podaci koji su važni za ocjenjivanje rizika pri radu s tim materijama, te da su zadovoljene sve sigurnosne mjere koje se navode u tom dokumentu.

Uputstvo iz prethodnog stava sadrži identifikacione podatke, podatke o fizičkim, hemijskim i biološkim karakteristikama, stepen opasnosti od požara i eksplozije, opasnosti po zdravlje, o radioaktivnosti, o ekološkim podacima, o posebnim zaštitnim mjerama, o načinu skladištenja i označavanja, o prenosu i transportu, kao i o postupku otklanjanja opasnih materija (sigurnosni list).

j) Zamjena opasnih materija bezopasnim

Član 92.

Opća bolnica je obavezna primjenom manje opasnih i štetnih materija stalno unapređivati zaštitu na radu.

Opasne materije Opća bolnica smije koristiti samo ako ne može iste radne rezultate postići primjenom bezopasnih materija.

Ako nije moguća zamjena opasnih materija bezopasnim ili manje opasnim, odnosno manje štetnim materijama, Opća bolnica će utvrditi da li se primjenom drugog radnog postupka može smanjiti opasnost ili štetnost od njihove primjene.

Ako koristi opasne materije, Opća bolnica je obavezna pravila zaštite na radu primjenjivati sljedećim redoslijedom:

- koristiti zatvorene sisteme, ako je to moguće prema vrsti poslova i stanju tehnike,

- odvoditi sa mjesta nastanka, odnosno izvan radne okoline opasne materije čije oslobođanje ne može spriječiti, na način da pri odvođenju ne zagaduje čovjekovu okolinu,
- kada ne može odvoditi opasne materije sa mjesta nastanka, ograničiti na najmanju moguću mjeru: količinu opasnih materija, broj radnika izloženih djelovanju opasnih materija, vrijeme izlaganja radnika uticaju opasnih materija,
- osigurati da radnici pri radu sa opasnim materijama koriste propisana sredstva lične zaštite, ako se gore navedenim pravilima ne može postići zadovoljavajuća sigurnost i zaštita zdravlja radnika.

Obaveza je Opće bolnice da koncentracija opasnih materija na mjestima rada i u radnoj okolini bude što niža i ispod granične vrijednosti izloženosti.

k) Povrede na radu

Član 93.

Povredom na radu smatra se svaka povreda prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, kao i povreda prouzrokovana naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma ako je takva povreda vezana za obavljanje poslova na radnom mjestu, na putu od stana do mjesta rada i obratno i na putu radi izvršavanja službenih zadataka.

Svaku povredu radnik je obavezan da prijavi neposrednom rukovodiocu.

Ako zbog težine povreda radnik nije u mogućnosti da sam prijavi povredu, potrebno je da to učini lice koje se zateklo na mjestu događaja.

Neposredni rukovodilac dužan je svaku povredu prijaviti najkasnije u roku od 24 sata od vremena kad sazna za istu.

Neposredni rukovodilac dužan je u slučaju teže povrede na radu ili kolektivne nesreće obezbijediti mjesto na kojem je došlo do povrede da ostane u stanju u kojem se nalazio prilikom povrede radnika, dok inspekcija rada ne izvrši uviđaj i utvrdi izvore i uzroke povrede.

Za svaku povredu na radu Opća bolnica je dužna na uviđaj pozvati radnika za zaštitu na radu, neposrednog rukovodioca povrijedenog radnika i povjerenika za zaštitu na radu.

l) Evidencije, izvještavanje i obavljanje o nesrećama i povredama na radu i profesionalnim oboljenjima

Član 94.

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu vode se i čuvaju evidencije iz oblasti zaštite na radu, te se izrađuje godišnji izvještaj o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima.

Izvještaj o povredi na radu i profesionalnom oboljenju popunjava se u 5 primjeraka.

Izvještaj popunjava poslodavac na način da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od saznanja da je došlo do povrede na radu ili da je zdravstvena ustanova utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja, u odgovarajući obrazac neposredno upisuje sve podatke propisane ovim pravilnikom. Nakon što Opća bolnica upiše sve podatke propisane pravilnikom, dužna je bez odlaganja, svih pet primjeraka izvještaja dostaviti zdravstvenoj ustanovi u kojoj izabrani doktor medicine vodi privremenu spriječenost za rad oboljelog/povrijedenog radnika, radi unošenja u sadržaj izvještaja nalaza i mišljenja ljekara, odnosno zdravstvene ustanove u kojoj je povređeni pregledan, odnosno gdje se povrijedjeni lijeчи.

Po zaprimanju izvještaja u kojem je upisan nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove u kojoj je povrijedjeni pregledan, odnosno gdje se povrijedeni liječi i zdravstvene ustanove koja je utvrdila profesionalno oboljenje, Opća bolnica je dužna da izvještaj dostavi nadležnoj inspekciji rada, odnosno zaštite na radu radi unošenja mišljenja inspektora rada, odnosno zaštite na radu o pitanjima povrede na radu u slučajevima teške povrede na radu, kolektivne povrede i smrtnih slučajeva.

Izvještaj o povredi na radu koja se dogodi i profesionalnom oboljenju koje nastane na radnom mjestu, Opća bolnica je dužna u roku od sedam dana od dana pretrpljene povrede odnosno nastanka oboljenja dostaviti:

- radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje,
- nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran,
- ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene zaštite/medicine rada kod poslodavca,
- nadležnoj inspekciji rada.

Član 95.

Opća bolnica je dužna da vodi propisanu evidenciju o:

- radnicima na radnim mjestima sa povećanim rizikom,
- radnim mjestima sa povećanim rizikom,
- opasnim materijama koje se koriste pri radu,
- provjeri znanja radnika iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
- izvršenim pregledima i ispitivanjima radne sredine, sredstava za rad i sredstava lične zaštite,
- povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima, ljekarskim pregledima radnika.

Član 96.

Način vođenja evidencija i čuvanje isprava vršit će se u skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu.

V. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU I DRUGIH RADNIKA U OVOJ OBLASTI

a) Planiranje zaštite na radu

Član 97.

U cilju ostvarivanja razvoja i unapređenja zaštite na radu Opća bolnica je dužna da donese Plan i program mjera zaštite na radu.

Član 98.

Plan zaštite na radu donosi se na duži vremenski period i sadrži ciljeve i zadatke u pogledu organizovanja i usavršavanja procesa rada, poboljšanja uslova rada i preuzimanje mjera zaštite na radu kojima se obezbjeđuje sigurnost na radu.

Za svaku tekuću godinu donosi se program mjera zaštite na radu u kome se utvrđuju obaveze i zadaci koje treba izvršiti u tekućoj godini, način i sredstva za izvršenje obaveza i zadataka, kao i odgovorni radnici za njihovo izvršenje.

Član 99.

Plan i program mjera zaštite na radu donosi direktor Opće bolnice.

b) Obaveze Opće bolnice

Član 100.

Opća bolnica je obavezna da:

- organizuje takav proces rada kojim se osigurava sigurnost na radu, kao i da provodi i unapređuje zaštitu na radu,
- osigura izradu akta o procjeni rizika na mjestu rada koji sadrži opis procesa rada sa procjenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na mjestu rada u radnoj okolini i mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
- provodi propisane i utvrđene mјere zaštite na radu,
- organizuje obavljanje poslova zaštite na radu,
- upoznaje radnike sa uslovima rada, opasnostima i mjerama zaštite, kao i sa pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa zaštitom na radu,
- obezbjedi radniku korištenje i upotrebu sredstva lične zaštite i opreme, kao i opreme i sredstva rada koji su izvedeni u skladu sa propisima o zaštiti na radu,
- zabrani upotrebu alkohola za vrijeme rada, odnosno, rad radnika pod dejstvom alkohola i narkotika koji smanjuju radnu sposobnost,
- obavještava inspektora rada o preduzetim mjerama radi otklanjanja nepravilnosti na koje je ukazao inspektor rada.

Član 101.

Opća bolnica prema organima inspekcije rada je dužna da:

- odmah izvijesti organ uprave nadležan za poslove inspekcije rada o svakom smrtnom slučaju, kolektivnoj nesreći, težoj povredi na radu, kao i svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti život i zdravlje radnika na radu,
- odmah izvijesti organ uprave nadležan za poslove inspekcije rada ako smatra da zahtjev radnika nije opravдан u slučaju da odbiju rad na radnom mjestu zbog opasnosti za život i zdravlje,
- pisanim putem obavijesti nadležni organ inspekcije rada o početku rada nove organizacione jedinice Opće bolnice najmanje osam dana prije početka rada,
- omogući inspektoru rada pregled radnih prostorija i uređaja, odredi stručne radnike koji će mu dati potrebna objašnjenja i stavi na raspolaganje normativna akta, isprave i druga dokumenta,
- na zahtjev inspektora rada, dostavi tražene podatke u vezi sa zaštitom na radu,
- u određenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene pravosnažnim rješenjem inspektora rada, o čemu ga je Opća bolnica dužna obavijestiti u roku od osam dana od isteka roka,
- na kraju godine podnosi nadležnom organu za poslove inspekcije rada izvještaj o stanju zaštite na radu, povredama radnika na radu, profesionalnim oboljenjima i oštećenjima zdravlja radnika, izvorima i uzrocima povreda i oboljenja, trajanja spriječenosti za rad, kao i smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima.

c) Direktor

Član 102.

Direktor Opće bolnice kao odgovorno lice poslodavca dužan je osigurati uređivanje i provođenje zaštite na radu prema Zakonu o zaštiti na radu, odredbama Zakona o radu, podzakonskim propisima, tehničkim normama, kolektivnom ugovoru i ovim Pravilnikom.

Direktor obavlja sljedeće poslove zaštite na radu:

- donosi akte iz oblasti zaštite na radu, izmjene i dopune općih akata iz zaštite na radu,
- donosi odluke o mjerama za unapređenje zaštite na radu,
- prati izvršenje plana i programa mjera zaštite na radu,
- prihvata izvještaje o stanju zaštite na radu i o provođenju mjera zaštite na radu,
- odlučuje o finansiranju pojedinih projekata iz zaštite na radu,
- osigurava izradu uputa za rad na siguran način i drugih materijala u vezi sa zaštitom na radu,
- ugovara usluge sa službama medicine rada radi osiguranja i ostvarivanja specifične zdravstvene zaštite,
- donosi odluke i rješenja o provođenju odredbi ovog Pravilnika i drugih propisa iz zaštite na radu,
- organizuje izvršenje zaključaka inspekcije rada o otklanjanju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u vezi sa zaštitom na radu,
- prati rad radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u oblasti zaštite na radu i preduzima odgovarajuće mјere,
- pokreće disciplinski postupak protiv radnika iz prethodnog stava koji učine povredu radne obaveze iz oblasti zaštite na radu.

d) Povjerenik za zaštitu na radu

Član 103.

U Općoj bolnici radnici mogu između sebe imenovati ili birati povjerenika za zaštitu na radu. Izbor i broj povjerenika i njihov mandat utvrđuju se u skladu s odredbama Zakona o radu, kojima su utvrđena pitanja izbora vijeća zaposlenika, odnosno sindikalnih organizacija, vodeći računa o zastupljenosti svih dijelova procesa rada.

Ukoliko povjerenika nisu izabrali radnici pod uslovima iz prethodnog stava, povjerenika za zaštitu na radu imenuje sindikat.

Član 104.

Bez obzira na broj radnika povjerenik radnika za zaštitu na radu može biti izabran i imenovan u svim situacijama ako to zahtijevaju uslovi rada (povećana opasnost za sigurnost i zdravlje radnika, rad na izdvojenim mjestima).

Povjerenik zaštite na radu mora imati odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo.

Član 105.

Povjerenik zaštite na radu ne može biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike zbog poslova koje obavlja vezanih za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Član 106.

Povjerenik zaštite na radu poslove utvrđene zakonom može obavljati najviše šest sati sedmično.

Za vrijeme obavljanja poslova utvrđenih zakonom, povjerenik zaštite na radu ima pravo na naknadu plaće u visini plaće koju bi ostvario da je radio na poslovima za koje je zaključio ugovor o radu.

Opća bolnica osigurava povjereniku zaštite na radu potrebna sredstva da može ostvarivati svoje funkcije koje proizilaze iz zakona.

Zadatak povjerenika je da djeluje u interesu radnika iz oblasti zaštite na radu.

Povjerenik ima i sljedeća prava i dužnosti, prema Zakonu o zaštiti na radu:

- učestvovati u planiranju i unapređivanju uslova rada, uvođenju nove tehnologije, te poticati direktora na provođenje zaštite na radu,
- biti obaviješten o svim promjenama od uticaja na sigurnost i zdravlje radnika,
- primati primjedbe radnika na primjenu propisa i provođenje mjera zaštite na radu,
- obavijestiti inspektora rada, ako je uočeno da je život i zdravlje radnika ugroženo i prisustvovati inspekcijskim pregledima,
- imati pravo uvida i korištenja dokumentacije vezane za sigurnost i zdravlje radnika,
- obavještavati radnike o mjerama koje Opća bolnica preduzima da im osigura zaštitu na radu i zdravstvenu zaštitu,
- obrazovati se za obavljanje ovih poslova, stalno proširivati i unapređivati znanje, pratiti i prikupljati obavijesti od značaja za njegov rad.

e) Radnici

Član 107.

Radnici su dužni obavljati poslove na radnom mjestu s dužnom pažnjom u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o radu, kolektivnom ugovoru i ugovoru o radu, te propisanim uputama za rad i korištenje sredstava rada i ličnih zaštitnih sredstava, kao i pisanim uputama za rad na siguran način.

f) Radnik za zaštitu na radu

Član 108.

Radnik za zaštitu na radu je obavezan je da:

- učestvuje u izradi akta o procjeni rizika,
- zrada prijedloga internog akta o zaštiti na radu,
- izrada plana i programa mjera zaštite na radu,
- unutrašnji nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu,
- stručna pomoć poslodavcu u provođenju i unaprjeđenju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
- izrada uputstava za siguran rad,
- praćenje i organizovanje periodičnih pregleda sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite,
- praćenje i organizovanje periodičnih pregleda hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti i mikroklima u radnoj okolini,
- priprema i organizovanje osposobljavanja radnika za siguran rad,
- praćenje stanja i izvještavanje poslodavca o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom,
- analiziranje uzroka povreda na radu i profesionalnih oboljenja u saradnji sa ovlaštenim doktorom specijalistom medicine rada i predlaganje mjere za unaprjeđenje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,

- praćenje i organizovanje periodičnih lječarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, te analiza izvještaja o obavljenim periodičnim lječarskim pregledima,
- savjetovanje poslodavca u pogledu izbora i nabavke opreme i tehnoškog procesa rada,
- saradnja sa poslodavcem prilikom planiranja izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad,
- saradnja sa nadležnom inspekcijom rada i drugim ustanovama koje se bave sigurnošću i zaštitom na radu,
- saradnja sa sindikatom, vijećem zaposlenika i povjerenikom za zaštitu na radu, u skladu sa ovim zakonom.
- priprema prijedlog Plana i programa mjera zaštite na radu,
- organizuje provođenje zaštite na radu i vrši kontrolu primjene odredbi ovog Pravilnika, drugih općih akata iz zaštite na radu, kao i općih i posebnih propisa koji regulišu ovu oblast,
- organizuje obučavanje i osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite na radu,
- organizuje provođenje periodičnih pregleda i ispitivanja radnih i pomoćnih prostorija, sredstava za rad, uređaja i elektroinstalacija,
- obezbjedi nabavku ličnih zaštitnih sredstava i opreme,
- kontroliše neposredne rukovodioce i radnike u izvršavanju njihovih obaveza iz oblasti zaštite na radu,
- obilazi radne prostorije u cilju uočavanja nedostataka i o tome podnosi izvještaj direktoru Opće bolnice,
- jednom godišnje dostavlja na razmatranje direktoru Opće bolnice izvještaj o stanju zaštite na radu,
- podnosi prijave za pokretanje postupka zbog povreda radne obaveze uslijed nepridržavanja propisanih mjera zaštite na radu,
- obavještava inspekciju rada o izvršenju njihovih rješenja, o svakoj težoj povredi, kolektivnoj nesreći, smrtnom slučaju, profesionalnim oboljenjima, kao i o svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti život radnika na radu,
- vodi sve propisane evidencije iz oblasti zaštite na radu,
- prati propise iz oblasti zaštite na radu.

g) Neposredni rukovodilac

Član 109.

Neposredni rukovodilac (rukovodilac organizacione jedinice, odjeljenja, odsjeka i dr.) je dužan da organizuje proces rada na način kojim se obezbeđuju sigurni uslovi rada, a naročito je obavezan neposredno kontrolisati i osigurati:

- da svakog novoprmljenog radnika upozna sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima na radnom mjestu, kao i sa mjerama zaštite,
- da obezbjedi odgovarajuću urednost radnog prostora,
- da stavi van upotrebe sredstva rada, radnu opremu ili uređaje na kojima je došlo do kvara i obezbjedi stručno lice za popravku istih,
- da svakodnevno kontroliše primjenu mjera zaštite na radu, ispravnost elektroinstalacija i uređaja, sredstava rada i radnih prostorija,
- da kontroliše radnike u izvršavanju njihovih obaveza iz oblasti zaštite na radu,
- da poslove obavljaju samo radnici koji su osposobljeni za rad na siguran način,

- da radnici koji nisu osposobljeni za rad na siguran način poslove obavljaju pod nadzorom osposobljenog radnika,
- da bude upoznat sa propisima iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, a naročito ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje radnika,
- da radnici, u toku obavljanja radnih operacija, rade s punom pažnjom i prema uputama za rad na siguran način,
- da poslove s povećanim rizikom obavljaju radnici za koje je na propisan način utvrđeno da ispunjavaju tražene uslove,
- da se za vrijeme rada ne konzumira alkohol ili druga opojna sredstva,
- da udalji sa radnog mjeseta radnika koji je pod dejstvom alkohola i narkotika ili radnika koji se ne pridržava mjera zaštite na radu,
- da se u toku rada ne puši u radnim prostorijama,
- da radnici u toku obavljanja radnih operacija koriste lična zaštitna sredstva, koja su im dodijeljena,
- da pruži prvu pomoć povrijeđenim radnicima,
- da prijavi svaku povredu na radu,
- u roku od 24 sata popuniti obrazac prijave o povredi na radu za povrijeđenog radnika, a odmah izvijestiti radnika za zaštitu na radu o događaju i povrijeđenom radniku,
- da obavijesti odmah radnika za zaštitu na radu o lakšoj ili težoj povredi radnika na radu, na putu od kuće s posla ili obrnuto, te na službenom putu,
- da obavijesti radnika za zaštitu na radu o svakoj nepredviđenoj situaciji u svom djelokrugu rada, a koja bi mogla ugroziti život ili zdravlje radnika kojima rukovode.

Član 110.

Prava neposrednog rukovodioca u vezi provođenja mjera zaštite na radu su sljedeća:

- zabraniti rad na sredstvima rada koja nisu ispravna ili nemaju dokaz da su na njima primjenjena osnovna pravila zaštite na radu,
- udaljiti s posla radnika koji obavlja poslove protivno pravilima zaštite na radu, koji u toku obavljanja poslova ne koristi odgovarajuća lična zaštitna sredstva, koji je u toku rada pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava.

h) Prava, obaveze i odgovornosti radnika

Član 111.

Prava radnika u vezi zaštite na radu su sljedeća:

- da ih Opća bolnica, prije raspoređivanja na rad, upozna s poslovima radnog mjeseta i uslovima rada, a posebno s opasnostima i mjerama zaštite na radu,
- da ih Opća bolnica ili njen radnik zaštite na radu obavijesti o svim promjenama u radnom procesu koji utiču na njegovu sigurnost i zdravlje,
- da budu upoznati s tim koja su radna mesta utvrđena kao poslovi s povećanim opasnostima, kakve mjere treba primjenjivati i kakvi su posebni uslovi za rad na tim mjestima potrebni,
- da radne prostorije, sredstva rada i uređaji s povećanim opasnostima na radnom mjestu budu u skladu sa zahtjevima sigurnosti na radu,
- da im Opća bolnica stavi na raspolaganje odgovarajuća, prikladna i ispravna zaštitna sredstva,

- da žene i osobe mlađe od 18 godina ne budu raspoređivani na radna mjesta na kojima se obavljaju teški fizički poslovi ili radovi koji bi štetno djelovali na život i zdravlje mladog radnika ili žene s obzirom na njihova psihofizička svojstva,
- da im Opća bolnica osigura prethodne zdravstvene pregledе ako rade na mjestima s povećanim rizikom,
- da odbiju rad na radnom mjestu ako im prijeti opasnost za život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mјere zaštite na radu predviđene propisima i općim aktom Opće bolnice, s tim da su obavezni o svojoj odluci obavijestiti neposrednog rukovodioca, radnika za zaštitu na radu, nadležnog inspektora rada i povjerenika,
- da moraju biti obaviješteni o svim promjenama u radnom procesu koje utiču na njihovu sigurnost i zdravlje,
- radi zaštite svojih prava iz oblasti zaštite na radu radnik se može neposredno obratiti nadležnom organu inspekciјe rada.

Član 112.

Obaveze radnika u vezi zaštite na radu su sljedeće:

- da se prije raspoređivanja na radno mjesto, kod premještanja na drugo radno mjesto, kod rekonstrukcije ili promjene tehnološkog procesa upoznaju s tehnološkim procesom, organizacijom zaštite na radu, opasnostima i mjerama zaštite na radnom mjestu,
- da s punom pažnjom i odgovornošću obavlja poslove na svom radnom mjestu kako bi zaštitio sebe i druge,
- da se pridržava propisanih zaštitnih mјera i normativa iz područja zaštite na radu,
- da obavlja posao u skladu sa svojom stručnom spremom i završenom obukom, kao i uputstvima koja daje Opća bolnica, tako da ne izlaže sebe ili druga lica na koja mogu uticati njegove aktivnosti ili nepažnja u toku procesa rada opasnostima od povrede na radu ili profesionalnog oboljenja,
- da koristi zaštitne naprave i sredstva lične zaštite pri radu, da ih upotrebljava namjenski, pažljivo rukuje njima i održava ih u ispravnom stanju,
- da pravilno upotrebljava sredstva za rad i opremu, opasne materije i druga sredstva proizvodnje u skladu sa uputstvima proizvođača i uputstvima za siguran rad koja daje Opća bolnica,
- da prijavi eventualne lične nedostatke koji bi mogli uticati na sigurnost pri radu, posebno na radnim mjestima s povećanim rizikom,
- da upozore neposrednog rukovodioca ili drugo određeno lice ako zbog fizičkog ili psihičkog stanja, ili drugih okolnosti, nisu u mogućnosti dovoljno sigurno obavljati poslove, te da zatraže da im se zbog toga odobri prekid rada na tom poslu,
- da prilikom zapošljavanja upozori Opću bolnicu ako boluje od neke bolesti koja se nije otkrila prilikom ljekarskog pregleda,
- da napuste rad ako to od njih, zbog sigurnosti, zatraži neposredni rukovodilac ili ovlašteno lice,
- da upozore neposrednog rukovodioca ili drugo određeno lice na zapažene nedostatke, kvarove ili druge pojave koje bi mogle ugroziti život ili zdravlje drugih radnika,
- da pristupi provjeri znanja iz zaštite na radu, nakon što bude upoznat s opasnostima i mjerama zaštite na radnom mjestu.

Član 113.

Radnik čini prekršaj ako :

- ne izvršava dužnosti iz zaštite na radu propisane zakonom, podzakonskim aktima, tehničkim normama, ugovorom o radu i odredbama ovog Pravilnika,
- poslove radnog mjesto obavlja suprotno pravilima zaštite na radu,
- ne pristupi osposobljavanju za rad na siguran način, te praktičnom osposobljavanju za samostalan rad na siguran način ili ne pristupi provjeri znanja za samostalan rad na siguran način,
- propusti ili odbije raditi pod nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način dok uspješno ne obavi provjeru svoje osposobljenosti za rad na siguran način,
- odbije prihvati raspored na drugo radno mjesto za koje se može osposobiti za samostalan rad na siguran način, ako u tri pokušaja nije zadovoljio na provjeri osposobljenosti za rad na siguran način,
- odbije napustiti mjesto rada kada to od njega traži Opća bolnica ili neposredni rukovodilac radi sigurnosti i zaštite zdravlja,
- ne prekine rad kada su mu neposredno ugroženi život i zdravlje, zato što nisu primijenjena pravila zaštite na radu,
- ako odmah ne prijavi povredu na radu (na službenom putu, ili na putu od kuće do posla i obratno),
- ne obavi pravovremen Ijekarski pregled kod specijaliste medicine rada na koji ga uputi neposredni rukovodilac,
- radeći suprotno pravilima zaštite na radu ugrozi sigurnost ili zdravlje drugih radnika,
- ne koristi se ličnim zaštitnim sredstvima ili zaštitnim napravama,
- ne koristi se ličnim zaštitnim sredstvima na način utvrđen Procjenom rizika,
- ako ošteti ili ukloni označe upozorenja ili uputa iz zaštite na radu,
- odbije udaljiti se s mesta rada ili iz Opće bolnice kada je zatečen da radi pod uticajem alkohola ili narkotika,
- odbije pristupiti provjeri zdravstvene sposobnosti,
- odbije provjeru alkoholiziranosti putem alkometra da li radi pod uticajem alkohola,
- tokom rada konzumira alkoholna pića ili narkotike ili ih unosi u prostore i prostorije Opće bolnice,
- puši u prostorijama Opće bolnice.

Član 114.

Radnik koji se udaljio sa radnog mesta zbog toga što mu prijeti opasnost za život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mjere zaštite na radu, ne smije snositi negativne posljedice u smislu propisa o radu, osim u slučaju ako Opća bolnica dokaže da se radnik neopravdano udaljio sa radnog mesta.

Član 115.

Radnik koji se ne pridržava utvrđenih pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu i propisanih obaveza u smislu ovog Pravilnika čini težu povredu radne obaveze u skladu sa kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu.

Za povrede radne obaveze iz člana 113. ovog Pravilnika protiv radnika se pokreće disciplinski postupak prema odredbama kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 116.

Za sva prava, dužnosti i odgovornosti radnika iz oblasti zaštite na radu koji nisu regulisani ovim Pravilnikom važe odredbe drugih normativnih akata Opće bolnice i Zakona iz zaštite na radu.

Član 117.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku kao i za njegovo donošenje. Inicijativu za pokretanje postupka za izmjene i dopune ovog Pravilnika mogu pokrenuti: direktor, radnik za zaštitu na radu i povjerenik za zaštitu na radu.

Član 118.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o zaštiti na radu, broj 02D-3076-/22 od 19.05.2022. godine.

D I R E K T O R

Prof.dr Ismet Gavrankapetanović

Broj: 02F-6777 /23

Sarajevo, 19.05.2023. godine